



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI**, koji je donijela Skupština Crne Gore na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 17. decembra 2024. godine.

**Broj: 011/24-1971/2-01**

**Podgorica, 20. decembar 2024. godine**

**PREDSJEDNIK CRNE GORE**

**Jakov Milatović**



*Milatović*

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 17. decembra 2024. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI**

### **Član 1**

U Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni list CG“, br. 20/11 i 20/15) u članu 2 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Besplatna pravna pomoć obezbjeđuje se i za sastavljanje pismena pred nadležnim organom u upravnom postupku radi ostvarivanja prava iz socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja.

Besplatna pravna pomoć podrazumijeva i obezbjeđivanje potrebnih sredstava za pokrivanje troškova prevođenja na znakovni jezik u postupcima iz st. 1 i 2 ovog člana pred nadležnim organima, kao i troškova u postupku pred notarom u skladu sa ovim zakonom.“

### **Član 2**

U članu 4 riječ „posredovanja“ zamjenjuje se riječju „medijacije“, a poslije riječi „saglasni“ tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „osim u slučajevima nasilja u porodici.“

### **Član 3**

U članu 5 poslije riječi „službi,“ dodaju se riječi: „pravnih klinika,“.

### **Član 4**

U članu 8 riječ „invalidnosti“ zamjenjuje se riječju „invaliditeta“.

### **Član 5**

U članu 11 riječ „opšti“ briše se.

### **Član 6**

U članu 12 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) lice koje traži da mu se utvrdi status lica bez državljanstva i lice bez državljanstva;“.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) stranac koji traži međunarodnu zaštitu, azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom;“.

### **Član 7**

U članu 13 stav 1 poslije tačke 4 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„4a) žrtva mučenja ili nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja;

4b) žrtva krivičnog djela protiv polne slobode;

4c) dijete koje je pokrenulo postupak za zaštitu prava djeteta, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju porodični odnosi;“.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Lice iz stava 1 tač. 4 do 4c ovog člana ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i u vezanim postupcima, u skladu sa zakonima kojima se uređuju porodični i obligacioni odnosi i postupak izvršenja i obezbjeđenja, nakon što pravosnažnom odlukom suda bude utvrđeno da je žrtva krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i

trgovine ljudima, kao i žrtva nasilja u porodici u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od nasilja u porodici, žrtva mučenja ili nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, odnosno krivičnih djela protiv polne slobode.

U postupcima iz stava 2 ovog člana besplatnu pravnu pomoć, po pravilu, pruža isti advokat.“

#### **Član 8**

U članu 14 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i partneri u zajednici života lica istog pola i lica koja su dužni da izdržavaju.“

#### **Član 9**

U članu 23 stav 1 poslije riječi: „pokreće postupak,“ dodaju se riječi: „odgovora na tužbu,“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sastavljanje pismena iz člana 2 stav 2 ovog zakona podrazumijeva sastavljanje žalbe ili prigovora, kao i odgovora na žalbu, odnosno prigovor, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.“

#### **Član 10**

Poslije člana 24a dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 24b**

Besplatna pravna pomoć u postupku pred notarom podrazumijeva oslobađanje od troškova za radnje notara u postupku sprovođenja ostavinske rasprave i donošenja rješenja o nasljeđivanju.“

#### **Član 11**

U članu 26 stav 1 na kraju tačke 7 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„8) pravni savjet i zastupanje u postupku pred javnim izvršiteljem.“.

#### **Član 12**

U članu 28 stav 4 riječi: „savjetnike u sudu, sudijske pripravnike i volontere.“ zamjenjuju se riječima: „savjetnike u sudu i sudijske pripravnike.“.

#### **Član 13**

U članu 30 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Besplatnu pravnu pomoć u postupcima iz člana 13 stav 1 tač. 4, 4b i 4c ovog zakona, po pravilu, mogu pružati samo advokati sa posebnim znanjima iz oblasti zaštite od nasilja u porodici, odnosno iz oblasti zaštite prava djeteta, sa najmanje tri godine radnog iskustva u advokaturi, po redosljedu sa spiska Advokatske komore, koji je, uz prethodnu saglasnost advokata, sastavljen prema mjesnoj nadležnosti osnovnih sudova.

Posebna znanja iz stava 2 ovog člana stiču se na posebnoj obuci koju Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizuje i sprovodi u okviru programa posebnih obuka, u skladu sa zakonom.“

U stavu 2 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 4, 5 i 6.

#### **Član 14**

U članu 34 stav 2 tač. 1 i 2 riječ „ime,“ zamjenjuje se riječima: „lično ime,“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:



„Ako je podnosilac zahtjeva lice iz člana 13 stav 1 tač. 4, 4a i 4b ovog zakona, dužan je da podnese kopiju zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno kopiju krivične prijave.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

#### **Član 15**

U članu 42 stav 1 mijenja se i glasi:

„Odluka po zahtjevu donosi se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, pri čemu je nadležni organ dužan da vodi računa o isteku zakonskog roka u postupku na koji se zahtjev odnosi.“

#### **Član 16**

U članu 48 stav 2 tačka 1 riječ „ime,“ zamjenjuje se riječima: „lično ime,“.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) lično ime advokata koji je određen od Službe po redosljedu sa spiska iz člana 30 st. 1 i 2 ovog zakona;“.

#### **Član 17**

U članu 58 stav 1 tač. 1 i 2 i članu 62 stav 3 tačka 1 riječ „ime,“ zamjenjuje se riječima: „lično ime,“.

#### **Član 18**

U članu 64 stav 1 riječi: „stav 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.

#### **Član 19**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-1/24-6/5

EPA 225 XXVIII

Podgorica, 17. decembar 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 28. SAZIVA

PREDSJEDNIK

Andrija Mandić  
